

**Table S7:** Genotype proportions and dominant genotypes in GI.

Season	Geno-type	Obs. <sup>a</sup>	Null <sup>b</sup>	<i>d</i> <sup>c</sup>										
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2008 /2009	GI.2	0	0	5E-06	N.A. <sup>e</sup>	N.A.								
	GI.3	<b>0.1961<sup>d</sup></b>	0.0625	0.0625	<b>0.4762</b>	N.A.								
	GI.4	<b>0.6078</b>	<b>0.7188</b>	<b>0.7188</b>	0.0005	N.A.								
	GI.6	0.1373	<b>0.2083</b>	<b>0.2083</b>	<b>0.4882</b>	N.A.								
	GI.7	0.0588	0.0104	0.0104	0.0351	N.A.								
2009 /2010	GI.2	0.0111	0	0	5E-06	1E-05	N.A.							
	GI.3	0	<b>0.1961</b>	<b>0.1961</b>	<b>0.1433</b>	<b>0.0717</b>	N.A.							
	GI.4	<b>0.4333</b>	<b>0.6078</b>	<b>0.6078</b>	<b>0.7522</b>	<b>0.8586</b>	N.A.							
	GI.6	<b>0.4222</b>	0.1373	0.1373	0.0685	0.0503	N.A.							
	GI.7	0.1333	0.0588	0.0588	0.036	0.0194	N.A.							
2010 /2011	GI.2	<b>0.35</b>	0.0111	0.0111	0	<b>0.727</b>	<b>0.3939</b>	N.A.						
	GI.3	0.2	0	0	7E-05	8E-06	0	N.A.						
	GI.4	0	<b>0.4333</b>	<b>0.4333</b>	<b>0.5407</b>	0.0717	0.1411	N.A.						
	GI.6	<b>0.25</b>	<b>0.4222</b>	<b>0.4222</b>	<b>0.2604</b>	<b>0.1333</b>	<b>0.3725</b>	N.A.						
	GI.7	0.2	0.1333	0.1333	0.1988	0.068	0.0925	N.A.						
2011 /2012	GI.2	0.0763	<b>0.35</b>	<b>0.4126</b>	<b>0.9628</b>	<b>0.9632</b>	0	N.A.						
	GI.3	<b>0.2458</b>	0.2	0.2	0.0528	0.0028	0	<b>0.9209</b>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	GI.4	<b>0.4322</b>	0	0	8E-05	3E-06	2E-06	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	GI.6	0.2119	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	0.1915	0.0127	0.0184	<b>0.0773</b>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	GI.7	0.0339	0.2	0.2	<b>0.343</b>	<b>0.0217</b>	<b>0.0185</b>	0.0018	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2012 /2013	GI.2	0.0144	0.0763	8E-06	0.0611	2E-05	0	0	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	GI.3	0.0432	<b>0.2458</b>	0.0001	0.2008	7E-05	3E-05	4E-06	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	GI.4	<b>0.1799</b>	<b>0.4322</b>	<b>0.9239</b>	<b>0.4081</b>	<b>8E-05</b>	<b>0.0528</b>	<b>0.9616</b>	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	GI.6	<b>0.7482</b>	0.2119	<b>0.076</b>	<b>0.2833</b>	<b>0.9998</b>	<b>0.9472</b>	<b>0.0384</b>	1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	GI.7	0.0144	0.0339	3E-06	0.0467	2E-05	2E-06	0	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2013 /2014	GI.2	<b>0.2373</b>	0.0144	0	0.0023	0.0018	0	0	0	0.0043	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	GI.3	0.1186	0.0432	<b>0.0764</b>	<b>0.0485</b>	<b>0.0385</b>	<b>0.0422</b>	<b>0.0311</b>	<b>0.0196</b>	<b>0.3313</b>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	GI.4	<b>0.4068</b>	<b>0.1799</b>	0.0287	0.0349	0.0219	<b>0.9577</b>	<b>0.9653</b>	<b>0.9754</b>	<b>0.6577</b>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	GI.6	0.1186	<b>0.7482</b>	<b>0.895</b>	<b>0.9108</b>	<b>0.9338</b>	7E-06	0.0035	0.005	0.0046	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	GI.7	0.1186	0.0144	0	0.0036	0.0041	2E-05	0	0	0.002	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2014 /2015	GI.2	<b>0.2883</b>	<b>0.2373</b>	1E-06	<b>0.3147</b>	<b>0.2281</b>	0.0017	0.0167	5E-06	<b>0.5006</b>	<b>0.1072</b>	N.A.	N.A.	N.A.
	GI.3	<b>0.6503</b>	0.1186	<b>0.741</b>	0.1409	<b>0.2386</b>	<b>0.2996</b>	<b>0.3202</b>	<b>0.3476</b>	0.0376	0.0104	N.A.	N.A.	N.A.
	GI.4	0.0368	<b>0.4068</b>	0.0276	<b>0.1997</b>	0.1849	0.1252	0.1859	<b>0.5203</b>	<b>0.226</b>	0.0706	N.A.	N.A.	N.A.
	GI.6	0.0184	0.1186	0.0476	0.1671	0.1594	0.2058	0.1388	0.0834	0.0149	0.0052	N.A.	N.A.	N.A.
	GI.7	0.0061	0.1186	<b>0.1837</b>	0.1777	0.189	<b>0.3677</b>	<b>0.3385</b>	0.0488	0.221	<b>0.8066</b>	N.A.	N.A.	N.A.
2015 /2016	GI.2	<b>0.431</b>	<b>0.2883</b>	0	<b>0.3145</b>	9E-06	0.0051	0.0015	<b>0.6944</b>	<b>0.374</b>	<b>0.1339</b>	<b>0.3036</b>	N.A.	N.A.
	GI.3	<b>0.4655</b>	<b>0.6503</b>	<b>0.9956</b>	<b>0.5884</b>	8E-05	0.2479	0.1133	0.0831	<b>0.5212</b>	<b>0.8569</b>	0.0518	N.A.	N.A.
	GI.4	0.0603	0.0368	0.0008	0.0392	<b>0.0993</b>	<b>0.251</b>	<b>0.3518</b>	<b>0.127</b>	0.0864	0.0084	<b>0.5844</b>	N.A.	N.A.
	GI.6	0.0431	0.0184	<b>0.0021</b>	0.0448	<b>0.8993</b>	<b>0.487</b>	<b>0.4868</b>	0.089	0.0184	0.0008	0.0593	N.A.	N.A.
	GI.7	0	0.0061	0.0014	0.0132	0.0013	0.0091	0.0466	0.0065	3E-06	0	0.0009	N.A.	N.A.
2016 /2017	GI.2	0.1224	<b>0.431</b>	1E-06	<b>0.3414</b>	<b>0.2271</b>	0.0885	0.1296	<b>0.3713</b>	<b>0.465</b>	<b>0.4326</b>	0.1708	<b>0.3765</b>	N.A.
	GI.3	0.0612	<b>0.4655</b>	<b>0.9918</b>	<b>0.499</b>	0.1943	0.0624	0.0909	0.0619	0.1492	0.1979	0.0694	0.1907	N.A.
	GI.4	<b>0.2245</b>	0.0603	0.0017	0.0601	0.1858	<b>0.1603</b>	<b>0.2255</b>	0.2209	<b>0.2735</b>	<b>0.3342</b>	<b>0.5544</b>	<b>0.2502</b>	N.A.
	GI.6	<b>0.4082</b>	0.0431	<b>0.0065</b>	0.0993	<b>0.3926</b>	<b>0.6885</b>	<b>0.5537</b>	<b>0.3458</b>	0.1123	0.0353	<b>0.2054</b>	0.1826	N.A.
	GI.7	0.1837	0	4E-05	0.0002	0.0003	0.0003	0.0001	0	0	0	1E-05	2E-06	N.A.
2017 /2018	GI.2	<b>0.2857</b>	0.1224	0.082	0.2343	<b>0.1345</b>	0.0646	0.0393	<b>0.1212</b>	<b>0.2514</b>	<b>0.143</b>	<b>0.1156</b>	<b>0.5119</b>	<b>0.01</b>
	GI.3	0.2269	0.0612	0.0319	0.1696	0.1315	0.0271	0.0181	0.0114	0.014	0.0121	0.0117	0.009	0.0008
	GI.4	0.1261	<b>0.2245</b>	0.0944	0.0428	0.0575	0.0674	0.0548	0.0725	0.0909	0.0988	0.091	0.0003	0.0013
	GI.6	0.0756	<b>0.4082</b>	<b>0.6413</b>	<b>0.3108</b>	<b>0.5555</b>	<b>0.6803</b>	<b>0.7777</b>	<b>0.7381</b>	<b>0.6437</b>	<b>0.6745</b>	<b>0.7746</b>	0.002	0.0065
	GI.7	<b>0.2857</b>	0.1837	<b>0.1502</b>	<b>0.2425</b>	0.121	<b>0.1605</b>	<b>0.1101</b>	0.0569	0	0.0716	0.0071	<b>0.4767</b>	<b>0.9814</b>
2018 /2019	GI.2	<b>0.6139</b>	<b>0.2857</b>	<b>0.3626</b>	0.0543	0.0034	0.1248	0.0523	0.0708	0.0009	<b>0.5912</b>	0.0023	<b>0.3406</b>	0
	GI.3	0.0198	0.2269	0.262	<b>0.4838</b>	<b>0.7124</b>	<b>0.4271</b>	<b>0.422</b>	<b>0.3751</b>	<b>0.4671</b>	0.1132	<b>0.4162</b>	<b>0.4505</b>	1
	GI.4	0.0693	0.1261	0.0681	0.011	0.0002	0.0105	0.0084	0.0081	9E-05	0.0729	2E-05	0.0028	0
	GI.6	<b>0.1584</b>	0.0756	0.009	0.0592	0.0016	0.093	0.0519	0.0612	0.0002	0.0614	0.0006	0.1199	0
	GI.7	0.1386	<b>0.2857</b>	<b>0.2984</b>	<b>0.3916</b>	<b>0.2823</b>	<b>0.3446</b>	<b>0.4655</b>	<b>0.4848</b>	<b>0.5316</b>	<b>0.1614</b>	<b>0.5809</b>	0.0863	<b>2E-05</b>
2019 /2020	GI.2	<b>0.1667</b>	<b>0.6139</b>	<b>0.8133</b>	0.1573	0.0705	<b>0.1858</b>	<b>0.2015</b>	<b>0.1157</b>	<b>0.1816</b>	<b>0.4641</b>	<b>0.2377</b>	0.0298	0.0053
	GI.3	0.0714	0.0198	0.0197	0.081	0.052	0.071	0.0759	0.0806	0.0573	0.0246	0.0293	0.0472	0.0082
	GI.4	<b>0.6667</b>	0.0693	0.0345	<b>0.2107</b>	<b>0.1177</b>	0.0676	0.0686	0.0663	0.0659	0.1446	0.0289	<b>0.0592</b>	<b>0.3378</b>
	GI.6	0.0714	0.0174	0.0175	<b>0.3421</b>	<b>0.6829</b>	<b>0.5641</b>	<b>0.5553</b>	<b>0.6607</b>	<b>0.6137</b>	<b>0.2992</b>	<b>0.6722</b>	<b>0.8591</b>	<b>0.6436</b>
	GI.7	0.0238	0.1386	<b>0.1149</b>	0.209	0.0768	0.1116	0.0986	0.0767	0.0815	0.0675	0.032	0.0046	0.0052
2020 /2021	GI.2	0.12	<b>0.1667</b>	<b>0.2376</b>	<b>0.4849</b>	0.1968	0.1506	0.1849	0.092	0.1599	<b>0.3179</b>	0.2923	<b>0.2811</b>	0.0342
	GI.3	0	0.0714	0.0886	0.1957	<b>0.3556</b>	<b>0.2753</b>	<b>0.4418</b>	<b>0.6581</b>	<b>0.5476</b>	0.256	<b>0.3252</b>	<b>0.5599</b>	<b>0.2421</b>
	GI.4	<b>0.4</b>	<b>0.6667</b>	<b>0.6187</b>	0.0043	0.0024	0.0057	0.0147	0.001	0.0066	0.0505	0.0063	0.0004	3E-05
	GI.6	<b>0.44</b>	0.0714	0.0237	<b>0.2514</b>	<b>0.3682</b>	<b>0.5247</b>	<b>0.3283</b>	<b>0.2292</b>	<b>0.2575</b>	<b>0.3503</b>	<b>0.3625</b>	0.152	<b>0.7227</b>
	GI.7	0.04	0.0238	0.0313	0.0636	0.0769	0.0437	0.0303	0.0196	0.0284	0.0253	0.0138	0.0066	0.001
2021 /2022	GI.2	N.A.	0.12	0.1328	<b>0.3736</b>	<b>0.4889</b>	<b>0.2414</b>	<b>0.1883</b>	<b>0.2377</b>	<b>0.3014</b>	<b>0.2818</b>			